

CHRIST THE WORD MADE FLESH

Juan 1:1-3(MBB)

**“Sa wala pay nabuhat bisan unsa,
ang Pulong diha na. Ang Pulong
uban sa Dios ug ang Pulong Dios.
(2)Sukad pa gayod sa sinugdan ang
Pulong uban sa Dios. (3)Pinaagi
kaniya gibuhat sa Dios ang tanan,
ug walay bisan usa sa tanan nga
nabuhat nga dili pinaagi kaniya.”**

Juan 1:4(MBB)

**“Gikan kaniya ang kinabuhi,
ug ang maong kinabuhi mao
ang kahayag sa mga tawo.”**

Juan 1:14(MBB)

“Ang Pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong Anak sa Amahan.”

- ***Una***: Ang Magbubuhay nagpaubos sama ra sa iyang binuhay – mahuyang.
- ***Ikaduha***: Ang walay katapusan misulod sa kapanahunan – may kinutoban.
- ***Ikatulo***: Ang labing gamhanan mahimo nang samara, pasakitan, bugalbugalan.
- ***Ika-upat***: Ang labing balaan, gitanyag ang iyang kaugalingon sa tanang tentasyon.
- ***Ikalima***: Ang walay kamatayon – namatay.

Juan 20:30-31(AB)

“Ug sa atubangan sa iyang mga tinun-an gipanghimo ni Jesus ang daghan pang ubang mga milagro nga wala mahisulat niining basahona (ebanghelyo); (31)apan kining ania gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Cristo, ang Anak sa Dios, ug nga sa pagtuo makabaton kamog kinabuhi diha sa iyang ngalan.”

Juan 1:6-7(AB)

**“Dihay usa ka tawo nga ginganlag
Juan nga pinadala gikan sa Dios.**

**(7)Siya mianhi sa pagsaksi, sa
pagpanghimatuod mahitungod sa
kahayag, aron ang tanan motuo
pinaagi kaniya.”**

Mateo 4:15-16(AB)

“Ang yuta sa Zabulon ug Neftali, sa dalan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga Gentil – (16)ang mga tawo nanagpuyo sa dapit ug sa landong sa kamatayon, mibanag ang kahayag.”

Isaias 9:1

“Apan dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa imaging panahon gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali, apan sa umaabot nga mga adlaw himoon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw.”

John 1:29(NRSV)

**“Here is the Lamb of God,
who takes away the sin of
the world.**

Juan 1:29(AB)

**“Tan-awa mao kana ang Cordero sa
Dios nga magakuha sa sala sa
kalibutan.”**

Juan 1:33(AB)

**“...Mao kana siya ang
magapangbautismo sa Espiritu
Santo...”**

Juan 5:31-33(MBB)

“Kon magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuhi ang akong isulti. (32)Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. (33)Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran.

Juan 5:34-36

(34) Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tawo; gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. (35) Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdan-ag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. (36) Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan; ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong Amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa Amahan.

Juan 5:37-40

(37)Ug ang Amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog, ug wala ninyo makita ang iyang nawong; (38)busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo motuo sa iyang sinugo. (39)Nagtuon kamo sa Kasulatan kay gituohan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ug sila mismo nagsaksi mahitungod kanako. (40)Apan kamo dili buot moari kanako aron unta makabaton kamog kinabuhi.”

Ang pito (7) ka mga milagro ni Jesus
nga gipili paghan-ay ni Juan aron
pagsuporta sa iyang tuyo ngano nga
gisulat kining iyang ebanghelyo.

Kining pito ka mga milagro nga gipili ni Juan aron sa pagtestigo para kang Jesus gitawag kini niining mosunod:

- **mga gahom** (powers, dunamis)
- **wonders** (kahibulongan, terata)
- **signs** (mga timailhan, semeia)

First Sign

(Unang Ilhanan)

“Water turn into Wine”

(Juan 2:1-11)

**Ang paghinlo ni Jesus sa Templo
Juan 2:13 ff**

**Ang pagpakatawo pag-usab
Juan 3:3 ff.**

**Nakigsulti si Jesus sa Babayeng Taga – Samaria
Juan 4:1 ff.**

Second & Third Sign

(Ikaduha ug ikatulo nga Ilhanan):

**“Healing of Official’s son &
Healing at the Pool”**

(Juan 4:46-54; 5:1 ff)

Fourth Sign

(Ika-upat nga ilhanan)

“The Feeding of 5,000”

(Juan 6:1-4AB)

Fifth Sign

(Ikalimang ilhanan)

“Jesus walks on Water”

(Juan 6:16-21AB)

Sixth Sign

(Ikaunom nga ilhanan)

“Jesus heals a man born blind”

(Juan 9:1 ff)

Juan 8:12

**...Ako ang kahayag sa kalibutan.
Siya nga magsunod kanako, dili
gayud magalakaw sa kangitngit,
hinunoa magabaton siya ug
kahayag nga magahatag ug
kinabuhi.**

Seventh Sign

(Ikapitong Ilhanan)

“The Resurrection of Lazarus”

Juan 11:25 ff

...”Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang motoo kanako bisan siya mamatay mabuhi siya.”

“I am the resurrection and the life, he who believes in me will never die.”

Juan 12:23

**“Ang takna miabot na nga
pagahimayaon ang Anak sa Tawo.”**

**“The hour has come for the Son of
Man to be glorified”.**

1 Juan 5:13 ff (AB)

**“Kining mga butanga gisulat ko
kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan
sa Anak sa Dios aron kamo
masayod nga kamo nakapanag-iya
na sa kinabuhing dayon.”**

Sukdanan sa pag-ila sa usa
ka tinuod nga Cristohanon
ug sa mini nga magtutuo.

(1)

1 Juan 2:22

**“Kinsa ba ang bakakon kondili siya
nga nanghimakak sa matuod nga si
Jesus mao si Cristo.”**

(2)

1 Juan 1:6

“Kon kita magaingon nga may pakig-ambitay kita uban kaniya (Cristo) apan magalakaw usab kita diha sa kangitngit, nan, kita nagabakak ug wala magkinabuhi diha sa kamatuoran.

(3)

1 Juan 4:20

“Kon adunay magaingon, ‘Ako nahigugma sa Dios apan nagadumot sa iyang igsoon. Kini siya bakakon. Kay siya nga wala mahigugma sa iyang igsoon nga iya rang makita, dili gayud makahimo paghigugma sa Dios nga wala niya makita.”

